

E boeleditšwe  
ebile e sepelelana  
le CAPS



SEPEDI  
GRADE R – BOOK 2  
TERM 2  
ISBN 978-1-4315-0705-4  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
7th Edition



Mphato wa **R**  
**PUKUTŠHOMO 2**

Leina:

Phapoši:



SEPEDI PUKUTŠHOMO

Puku ya  
**2**  
kotara ya 2



UKkz. Angie Motshekga.  
nguNqgonqgotjhe  
weFundo-Sisekelo



UNom Enver Surty.  
nguSekela  
kaNqgonqgotjhe  
weFundo-Sisekelo

Dipukutšhomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika-Borwa. Dinyakišišo di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1, ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse, ba tla swanela go hwetša motheo wo o tiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešiša bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšhomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a le dikgopolo tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tia wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.

Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešiša gore dipuku di šoma bjang. Ba swanela go kwešiša tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanela ke go tšwetša pele nyalano ya tšhišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšhomo tše di lebišitšwego go a tšwetša pele.

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutšhomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tle a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.

Dipukutšhomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo e le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyane ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšhomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.



## Dinomoro

1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 	9 	10 



## Dibopego le mebala

sediko hubedu	selee serolane	khutlotharo talalerata
sekwere talamorogo	khutlonnethwii mmala wa namune	



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
Seventh edition published in 2017

ISBN 978-1-4315-0705-4

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Mphato wa **R**

**DI KOPANTŠWE**

- Tsebotlhaka
- Numerasi
- Mabokgoni a bophelo



1	Legae la gešo.....	2
2	Polokego .....	14
3	Balapa la gešo.....	24
4	Dikwi.....	34
5	Boso .....	42



Ditaelo mabapi le disegwa di kua mafelelong a puku.



**Go morutiši:**

Barutwana ba swanetše go ithuta mošomo wa bona pele ba ka leka go feleletša mešongwana ya bona ka gare ga dipukutšhomo. Mohlala:

- Ge barutwana ba swanetše go dira sediko karabong ya maleba, e re ba thome ka go bea leswao karabong ya maleba. Ba swanetše go botšiša morutiši gore na karabo ke ya maleba pele ba e ngwala ka dipukung tša bona.
- Ge mošongwana o nyaka gore barutwana ba latiše se sengwe, a ba dire bjalo ka menwana ya bona pele ba e ngwala.

Hle hlokomela: Barutwana ka moka ba mo dikgatong tša go fapana tša go tšwela pele. Ge o bona gore ba bangwe ba barutwana ba sa nyaka thušo ya go tšwetša pele mabokgoni a bona a go lekanyetša mmele, e re ba ithute go ngwala ka dipukung tša bona tša go ba le methalo go fihla ba kgona go ka ngwala gabotse ka go dipukutšhomo tša bona.



**SEPEDI**

Puku ya

**2**

Kotara ya 2



# Legae la gešo



Mamaretša semamaretšwa lefelong la maleba.



A re boleleng



Mamaretša dimamaretšwa ka morago o bolele ka ga seo bana ba, ba se dirago.  
O dira eng go thuša ka gae?  
O dira eng ka gae se se thabišago?





Ke nna:

A large, empty rectangular box with a blue dotted border, intended for a child to write their name.






A re ngwaleng

Hlwekiša phapoši ye. Šomiša dimamaretšwa gomme o bee dibapadišwa ka lepokising, diaparo ka khapotong gomme dijo ka setšidif atšing. Re thomile go go thuša eupša o swanetše go boloka tše di šetšego gabotse.

### lepokisi la dibapadišwa



### khapoto






1.2

Mamaretša  
semamaretšwa  
lefelong la  
maleba.



setšidif atši



13



A re baleng

Bolela gore seswantšho se sengwe le se sengwe ke eng. Theeletša medumo gomme o bolele gore ke ka lebaka la eng modumo wa mafelelo mothalong wo mongwe le wo mongwe o fapana le ye mengwe. Ka morago o sege diswantšho tšeo di lego go letlakalasegwa gomme o di nyalanye.





1.4



A re direng


Šomiša mebala ye meraro ya go fapana  
gomme o thuše yo mongwe le yo mongwe wa  
bana ba gore a fihle gae a bolokegile.






A re ngwaleng



Latela tlhaka godimo ka monwana wa gago.  
Thoma mo go lerontho gomme o dikologe.



Latela dinoga gomme o hlame s.




Ngwala leina la gago gomme o mamaretše semamaretšwa, go laetša mošomo wo mobotse.





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye **s** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela lentšu godimo.





A re baleng

Swaya dipoloko tšeo di nago le dilo tše 4 ka go tšona. Phaphatha matsogo a gago go emela selo se sengwe le se sengwe seo o se bonago.


Ithute dinomoro.



1.8




Ke nna:

A large rectangular area with a blue dotted border, intended for writing the answer to the question above.




A re ngwaleng

Latela gomme o khalare karolo ye nngwe ya seswantšho.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwe



1.9



A re opeleng



## Ka mokgwa wo

Ka mokgwa wo re hlatswa diaparo,  
Re hlatswa diaparo, re hlatswa diaparo,  
Ka mokgwa wo re hlatswa diaparo,  
Mesong ka **Mošupologo**.

Ka mokgwa wo re aena diaparo,  
Re aena diaparo, re aena diaparo,  
Ka mokgwa wo re aena diaparo,  
Mesong ka **Labobedi**.

Ka mokgwa wo re swiela lebato,  
Re swiela lebato, re swiela lebato,  
Ka mokgwa wo re swiela lebato,  
Mesong ka **Laboraro**.

Ka mokgwa wo re hlatswa dipitša,  
Re hlatswa dipitša, re hlatswa dipitša,  
Ka mokgwa wo re hlatswa dipitša,  
Mesong ka **Labone**.

Ka mokgwa wo re hlwekiša ntlo,  
Re hlwekiša ntlo, re hlwekiša ntlo,  
Ka mokgwa wo re hlwekiša ntlo,  
Mesong ka **Labohlano**.

Ka mokgwa wo re paka khekhe,  
Re paka khekhe, re paka khekhe,  
Ka mokgwa wo re paka khekhe,  
Mesong ka **Mokibelo**.

Ka mokgwa wo re ya kerekeng,  
Re ya kerekeng, re ya kerekeng,  
Ka mokgwa wo re ya kerekeng,  
Mesong ka **Lamorena**.



A re direng




Bolela ka ga mešomo  
ye o e dirago ka gae.



A re direng

Mamaretša dimamaretšwa mafelong a maleba mo lepokising. Ka morago o bolele gore sebakadišwa se sengwe le se sengwe se kae ka lepokising.

Mamaretša semamaretšwa lefelong la maleba.



ka pele

ka gare

ka godimo

kgauswi le

Ke nna:


A large empty rectangular box with a blue and yellow dotted border, intended for a child to write their name.

2

# Go bolokega



## Polokego ka gae







A re boleleng

Lebelela dimamaretšwa tše gomme o bolele gore o swanetše go dira eng ka dilo tše gore o dule o bolokegile.

Mamaretša semamaretšwa lefelong la maleba.



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele gore bana ba dira eng seo se lego kotsi.



Bea semamaretšwa se sehubedu go bontšha seo ba se dirago seo se lego kotsi.

O dira eng kua gae se se lego kotsi?

O dira eng ka ntle ge o bapala, seo se lego kotsi?

2.1





A re ngwaleng


a



Latela tlhaka ka monwana wa gago.  
Thoma go lerontho gomme o dikologe.








Latela tlhaka.






A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye **a** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



Ngwala leina la gago gomme o mamaretše semamaretšwa go bontšha mošomo wo mobotse.





A re direng

Mebala ya diroboto:  
Mamaretša dimamaretšwa mo go  
roboto.



A re boleleng

Khalara roboto ka moka ya yona.



hubedu

serolwane

talamorogo



2.4



A re direng

Ngwala leina la gago gomme o phaphathe leina la gago go ya ka medumo ya lona.

Empty rectangular boxes for writing.





# Polokego ka ntle



A re boleleng

Bolela gore ke ka lebaka la eng go le kotsi go bapala mafelong a.




2.5




A re baleng



Legotlo le nyaka diripana tše 5 tša tšhese. Dira sediko mo go nomoro ya maleba gomme o latele nomoro yeo.




Mmutla o nyaka dikherote tše 5. Dira sediko go nomoro ya maleba, gomme o latele nomoro yeo.



Mosetsana o nyaka dikuku tše 5. Dira sediko mo go nomoro ya maleba gomme o latele nomoro yeo.






 Ithute dinomoro.





A re baleng

Bala dilo tše di lego ka lepokising le lengwe le le lengwe. Bolela gore ke lepokisi lef'e le le nago le dilo tše dintši, le leo le nago le dilo tše dinnyane.



A re ngwaleng

Nyaka gomme o dire didiko go diswantšho tše di swanago le diswantšho tše di lego ka lepokising la mathomo.



2.7



A re ngwaleng Latela **a** le **s**.




A re ngwaleng Na mantšu a a thoma ka **s** goba ka **a**. Latela tlhaka ya maleba.




A re baleng

Bala gore go na le diphoofo olo tšee kae mothalong wo mongwe le wo mongwe. Ka morago o khalare marontheo gomme o latelele nomoro.

--	--

--	--

--	--


--	--

--	--

3

# Ba lapa la gešo

Mamaretša semamaretšwa lefelong la maleba.






Ke nna:

Large empty rectangular box with a dotted border for writing.



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele  
gore ke bomang maloko a lapa le.  
Bolela ka ga ba lapa la geno.  
O na le bobuti le boresi ba bakae?



Empty rectangular box for the name.

Empty rectangular box for the month.



3.1



A re direng

Thala seswantšho sa balapa la geno gomme o botše mogwera wa gago gore ke bomang ba ba lego mo seswantšhong sa gago.



Ke nna:






3.2



A re ngwaleng

Kopanya marontho. Ka morago o a khalare.



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwe

27





A re ngwaleng

t



Latela tlhaka godimo ka monwana wa gago. Thoma mo go lerontho.



Latela tlhaka



3.4



A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye **t** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela lentšu godimo.



**t**eye



**t**opo



**t**amati




**t**ente



**t**au

Ngwala leina la gago gomme o mamaretše semamaretšwa go bontšha mošomo wo mobotse.

Blank rectangular box for writing.





A re baleng

Thala mothalo go nyalanya diswantšho le nomoro ya maleba.  
Ka morago o latele nomoro. Šomiša menwana ya gago go laetša  
nomoro ye nngwe le ye nngwe.

1		
2		
3		
4		
5		



A re ngwaleng

Hlaramolla phasele gomme o e age gape.










A re baleng


Nomora o be o khalare:  
Mamaretša dimamaretšwa tša gago go  
feleletša seboko se.

Mamaretša  
semamaretšwa  
lefelong la  
maleba.



A re ngwaleng

Ka morago, o šomiše  
dimamaretšwa tša gago tša  
go dira dibopego gomme o  
dire seswantšho sa gago.







# Ka ga nna



Mamaretša  
semamaretšwa  
lefelong la  
maleba.

Kotaraya ya ya 2 – Beke ya 1-5





tatso



bona



dupelela



theeletša




ekwa



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga seo bana ba se dirago. Šupa bana bao ba dupelelago, ba theeletšago, ba lebelelago le bao ba kwago tatso.












4.1

Kotara ya 2 – Beke ya 6-10



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya tiro le dikwi tše o tla di šomišago.



4.2




Ke nna:



A re direng

E dira lešata le lebjang? Dira modumo gomme o dire sediko go dilo tše di dirago lešata le legolo go feta.




4.3





A re ngwaleng


p



Latela tlhaka ka monwana wa gago. Thoma mo maronthong.




Latela tlhaka.






A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **p** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo..

 <p><b>p</b>itša</p>	 <p><b>p</b>ene</p>
 <p><b>p</b>ente</p>	 <p><b>p</b>itsi</p>
 <p><b>p</b>ane</p>	 <p><b>p</b>udi</p>

Ngwala leina la gago ka morago o phaphathe matsogo go ya ka mošito. Bjale mamaretša semamaretšwa go laetša mošomo wo mobotse.

















Empty rectangular box for writing practice.





A re baleng

Bala dilo tše gomme o khalare nomoro ya maleba ya marontho.  
Ka morago, latela nomoro ya maleba.











4.6



A re baleng

Latela nomoro.





Ka morago o khalare nomoro ya maleba ya dilo tše di lego mothalong wo mongwe le wo mongwe.



5

# Boso

Lebelela boso seswantšhong se sengwe le se sengwe gomme o kgethe dimamaretšwa tša maleba go laetša seo o swanetšego go se apara ge boso bo le ka mokgwa woo.










A re direng

Bjale, mamaretša semamaretšwa go bontšha gore boso bo bjang seswantšhong se sengwe le se sengwe.

Mamaretša semamaretšwa lefelong la maleba.



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka ga seo o se bonago.  
Ke boso bja mohuta mang bjoo bo laetšwago seswantšhong se sengwe le se sengwe?  
Na o nagana gore mosetsana yo a lego mo puleng o ikwa bjang? Lebaka?  
Ke diswantšho dife tšeo di laetšago boso bja go tonya?  
Re apara eng ge go tonya?  
Ke ngwana ofe yo a bonalago a thabile?  
Ke ngwana ofe yo a bonalago a tšhogile?

5.1



A re ngwaleng



Latela tlhaka ka monwana wa gago. Thoma mo go lerontho.




X

X

X

Thala dikutu tša matšoba.





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye **i** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



**i** nama



masw **i**



le **i** hlo



le **i** no




p **i** ts **i**



**i** gloo

Ngwala leina la gago gomme o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wo mobotse.

Empty rectangular box for writing.



Ke nna:




A re opeleng



E opelwa go ya ka molodi wa  
"Oh my darling Clementine".



Mamaretša  
semamaretšwa  
mafelong a  
maleba.



## Koša ya boso

Boso, boso, boso bo bjang lehono?

Re botše Tumi, re botše Kamo,  
boso bo bjang lehono?

Na go na le maru?  
Na pula e a na?  
Na pula e a na lehono?

Na phefo e a foka?  
Na lehlwa le a wa?  
Boso bo bjang lehono?

Na letšatši le hlabile?  
Na letšatši le hlabile?  
Na letšatši le hlabile lehono?

Ee le hlabile, ee le hlabile,  
Ee le hlabile lehono.



5.4



A re ngwaleng

Boso bo bjang beke ye?  
 Mamaretša semamaretšwa lefelong la maleba, go laetša gore boso bo bjang letšatši le lengwe le le lengwe beke ye. Ka morago, mamaretša sefahlego sa go myemyemela go laetša boso bjoo o bo ratago le sa go nyama go bjoo o sa bo ratego.


Mamaretša semamaretšwa lefelong la maleba.

Mo upologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano



A re ngwaleng

Khalara dibopego ka mmala wa marontho ao a lego go tšona gore o bone gore seswantšho ke eng.











A re baleng

Latela nomoro. Šomiša menwana ya gago go laetša nomoro ye nngwe le ye nngwe ka morago o latele methaladi ya marontho gore o hwetše palo ya maleba ya dilo.

1	
2	
3	
4	
5	



5.6




Let's read

Lebelela diswantšho gomme o bolele gore bana ba ba dira eng, gomme o bolele gore se dirwa mosegare goba bošego. Ka morago khalara letšatši ge o se dira mosegare gomme o khalare ngwedi ge o se dira bošego.

Mosetsana o robetše.



Bana ba emetše pese.



Mosetsana o a thutha.




go lebelela TV



Basetsana ba bala.




Bašemane ba bapala kgwele ya maoto.



Ka morago o bolele gore o dira dilo tše neng.



mesong mathapama



bošego









A re baleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga seo o se bonago. Re tseba bjang gore ke Lehlabula?

Mamaretša semamaretšwa lefelong la maleba.



# Ke Lehlabula



5.8



A re ngwaleng

Sega papetla gomme o mamaretše seatla.  
E retolle go laetša gore ke sehla sefe e. Botša mogwera wa  
gago seo o se ratago ka ga sehla se sengwe le se sengwe.

Seruthwana



Selemo



Marega



Lehlabula





A re direng


Sega papetla gomme o mamaretše seatla.  
Ka morago o e retolle go laetša dinako tše di fapanego tša letsatši.  
Botša mogwera wa gago seo o se dirago ka nako yeo.

Mesong



Moseqare

Bošego



Mathapama



A re ngwaleng

Khalara seswantšho gomme o bolele gore ke sehla sef e?



Feletša seswantšho sa gago ka go mamaretša dimamaretšwa tša letlakala.



Ke nna:

A large empty rectangular box with a yellow dotted border for writing the answer.

# Disegwa



Didomino tša diswantšho:


Sega dikarata mo go methaladi ye meso ya marontho ka morago o nyalanye dinomoro le diswantšho tša maleba.

Phasele:

Šomiša bomorago bja didomino tša diswantšho gomme o age phasele. Go a thuša go thoma ka go aga mathoko a phasele pele.


Go nyalanya dikarata:

Sega dikarata mo go methaladi ye meso ya marontho ka morago o nyalanye dikarata le dipoloko tše di lego mo go letlakala la 14. Papadi ya go kgona go gopola: Hlakahlakanya dikarata gomme o di bee godimo ga tafola ka go di ribega. Bula dikarata tše pedi ka nako e tee. Ge di swana le tša gago di beele ka thoko. Bogelang gore ke mang a ka fetšago go pakolla dikarata pele. Ka morago o šomiše dikarata tša gago tša go kgona go gopola gomme o bapale papadi ya go phamolelana le mogwera wa gago.



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya disegwa. Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago le balapa.





# DISEGWA TŠA KA



A re direng

Sega letlakala mo go mothaladi wa marontho ka morago o mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa. Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.

MAMARETŠAMO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO



1 | 4

3 | 4

3 | 1

2 | 4

3 | 2

1 | 2

1 | 2

5 | 1

2 | 3

1 | 2

2 | 4

5 | 3

3 | 5

5 | 4

2 | 5

1 | 5

3 | 2


5 | 2

5 | 2

1 | 4

3 | 2





11

12

13

14

15

16







17

18


19

20

SEPEDI p 6, 1.3



a b c d e f g h i j k l m




n o p q r s t u v w x y z

l



l





1

2

3

4

5


6

7

8

9


10





Re a ja.

4



Re ja aesehrimi.

5



Ann o na le  
mengwaga ye b.


8



Boati le Ann.



1




Re nametše  
dipaesekela.

6




Re a bala.

3



Re a bapala.

2



Katse ya ka.

7